

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI I ISPORUCI ROBA

- nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju-

1. **Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo**, Kolodvorska 6, koju zastupa direktor dr. Ševkija Okerić, (u daljem tekstu: **Naručilac**)
2. **«GOLD MIGNON» d.o.o. Sarajevo**, Olimpijska bb, Sarajevo, koga zastupa direktor Esma Čengić, (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovoga ugovora je nabavka i isporuka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju, u postupku direktnog sporazuma, a prema Ponudi ponuđača br: 085-B-03 od 24.03.2017. godine.

II CIJENA

Član 2.

Roba koja je predmet ovog ugovora će se isporučivati putem narudžbi **Naručioca**, po fiksnim jediničnim cijenama koje su date u ponudi **Dobavljača**.
Cijene su na paritetu skladišta **Naručioca**, ocarinjeno (DDP Sarajevo).

Ukupna vrijednost Ponude iznosi 3.067,01 KM bez PDV-a, odnosno 3.588,40 KM sa uključenim PDV-om. Sredstva za predmetnu nabavku su obezbjeđena iz sredstava **SERDA d.o.o. Sarajevo**.

III NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Plaćanje za robe iz člana 1. ovog Ugovora će se izvršiti na sljedeći način:

- plaćanje putem poslovne banke na račun broj 1410010009901731 otvoren kod **BBI Bank**,
- rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

IV ROK ISPORUKE

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da robe iz člana 1. isporuči u roku od 3 dana od prijema narudžbe na adresu **Naručioca**.

V OBAVEZE NARUČIOCA

Član 5.

Naručilac se obavezuje da:

- izvrši obavezu iz člana 3. ovog Ugovora.

VI OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da:

- izvrši obavezu iz člana 4. ovog Ugovora,
- isporuči robe traženog kvaliteta
- ispostavi fakturu za isporučene robe.

Član 7.

Dobavljač nema pravo zapošljavanja, u svrhu izvršenja ugovora o nabavci, fizičkih i pravnih lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, nadležna za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci, šest mjeseci po zaključenju ugovora.

VII PENALI

Član 8.

Za svaki dan zakašnjenja Dobavljač se obavezuje da naručiocu na ime ugovorene kazne plati pet (5) promila vrijednosti neizvršenog dijela posla, a najviše 5% (pet posto) te vrijednosti.

VIII VIŠA SILA

Član 9.

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana je obavezna da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 (sedam dana) od nastanka više sile

IX OSTALE ODREDBE

Član 10.

Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je sud u Sarajevu.

Član 11.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane.
Ugovor se zaključuje na period od jedne godine računajući od dana stupanja na snagu.

Član 12.

Sve izmjene ovog ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda iz člana 1. ovog Ugovora.

ZA DOBAVLJAČA:
DIREKTOR


Esma Čengić



Broj: 108-03-GM/17
Dana, 30.03.2017.god.

ZA NARUČIOCA:
DIREKTOR


dr. Ševkija Okerić

Broj: UG-82/14
Dana, 30.03.2017.

